

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAJNOSTI PODATAKA

Član 1

U Zakonu o tajnosti podataka („Službeni list CG“, br. 14/08, 76/09, 41/10, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14 i 48/15) član 2 mijenja se i glasi:

„Po ovom zakonu dužni su da postupaju državni organi, organi državne uprave, organi jedinica lokalne samouprave i druga pravna lica koja vrše javna ovlaštenja (u daljem tekstu: organi), kao i pravna i fizička lica kad u vršenju zakonom utvrđenih poslova, odnosno izvršavanju ugovorenog posla ostvare pristup ili postupaju sa tajnim podacima (u daljem tekstu: drugi subjekti).“

Član 2

U članu 3 na kraju stava 1 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „kao i za ostvarivanje funkcije organa.“

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Tajnim podatkom smatra se i tajni podatak strane države i međunarodne organizacije koji je kao takav označen i dostavljen nadležnim organima u Crnoj Gori.“

Član 3

Poslije člana 7 dodaje se novi član koji glasi:

“Član 7a

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.“

Član 4

U članu 8 stav 1 tačka 1 riječi: „organizacija iz člana 2 ovog zakona,“ zamjenjuju se riječima: „drugih subjekata,“.

Tač. 3 i 12 brišu se.

Član 5

U članu 11 stav 2 mijenja se i glasi:

„Organi u čijem radu u kontinuitetu nastaju tajni podaci određuju kategorije podataka kojima se može odrediti stepen tajnosti „STROGO TAJNO“, „TAJNO“, „POVJERLJIVO“ i „INTERNO“.“

Član 6

U članu 12 na kraju stava 1 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „kao i za ostvarivanje funkcije organa.“

Član 7

U članu 14 poslije riječi: „Vlade Crne Gore,” dodaju se riječi: “načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore,” a poslije riječi: “poslove policije,” riječi: “starješina organa uprave nadležnog” zamjenjuju se riječima: “kao i”.

Član 8

U članu 16 stav 2 riječi: „i organizaciji“ brišu se, a riječi: „u njihovom posjedu“ zamjenjuju se riječima: „nastao u radu organa“.

Član 9

U članu 18 stav 4, članu 18a, članu 21 stav 5, članu 40 stav 1 tačka 2, članu 53 stav 1 tačka 2, čl. 56 i 58, članu 60 stav 5, članu 62, članu 67 stav 1 tačka 2 i članu 69 riječ „organizacija“ u različitom padežu zamjenjuje se riječima: „drugi subjekti“ u odgovarajućem padežu.

Član 10

U članu 19b stav 1 poslije riječi: „ukinuti tajnost podatka,” dodaju se riječi: „odnosno produžiti rok tajnosti podatka,”.

Član 11

U članu 24 stav 2 riječ “Direkciji” zamjenjuje se riječima: “organu uprave nadležnom”.

Član 12

U članu 27 stav 1 riječi: „imaju svi zaposleni u organu i organizaciji“ zamjenjuju se riječima: „ostvaruje pravno i fizičko lice“.

Član 13

U članu 28 stav 2 tačka 1 poslije riječi: „povremenih poslova,” dodaju se riječi: „ugovora o djelu,” a riječi: „posebnih ugovora o radu,” zamjenjuju se riječima: „odgovarajućih ugovora,”.

Član 14

U članu 30 stav 2 mijenja se i glasi:
„Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, pravno lice podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima za zaposlene kojima je to potrebno za izvršenje ugovorenog posla.“

Član 15

U članu 30a stav 1 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:
„1a) zakonski zastupnik tog pravnog lica i drugi zaposleni kojem je to potrebno za izvršenje ugovorenog posla imaju dozvolu za pristup tajnim podacima;“.

Član 16

U članu 31 stav 1 poslije riječi „podacima“ dodaju se riječi: „stepena tajnosti “STROGO TAJNO”, “TAJNO” i “POVJERLJIVO”.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:
„Pristup tajnim podacima stepena tajnosti “INTERNO” stranom pravnom i fizičkom licu Direkcija će omogućiti u skladu sa članom 27 ovog zakona.“

Član 17

U članu 32 na kraju stava 1 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „osim bezbjednosne provjere za rukovaoca tajnim podacima ili drugog zaposlenog u organu državne uprave nadležnom za poslove odbrane (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Vojsci Crne Gore i lica angažovana po bilo kom osnovu u Ministarstvu i Vojsci Crne Gore, koju sprovodi Ministarstvo u skladu sa zakonom kojim se uređuju poslovi odbrane i ovim zakonom.“

U stavu 4 poslije riječi „Agencija“ dodaju se zarez i riječi: „odnosno Ministarstvo“.

Član 18

U članu 34 stav 1 mijenja se i glasi:

„Prije obavljanja bezbjednosne provjere, lice koje se provjerava obavezno je da kod Agencije, odnosno Ministarstva popuni upitnik za bezbjednosno provjeravanje.“

Član 19

U članu 36 stav 2 briše se.

Član 20

U članu 38 stav 2 riječ „spoljnu“ zamjenjuje se riječju „vanjsku“.

Član 21

U članu 39 stav 1 i čl. 41, 42, 43 i 44 poslije riječi „Agencija“ u različitom padežu dodaju se zarez i riječi: „odnosno Ministarstvo“ u odgovarajućem padežu.

Član 22

U članu 46 u uvodnoj rečenici stava 1 riječi: „i ako“ zamjenjuju se riječju „ili“.

U tački 1 poslije riječi: „osim za krivična djela“ dodaju se riječi: „protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i krivična djela“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Rješenje iz stava 1 ovog člana donosi se bez izjašnjenja stranke u postupku.“

Član 23

U članu 48 stav 3 riječi: „ministarstvu nadležnom za poslove odbrane (u daljem tekstu: Ministarstvo).“ zamjenjuju se riječju “Ministarstvu.”

Član 24

U članu 51 stav 1 mijenja se i glasi:

„Zahtjev za produženje važenja dozvole za pristup tajnim podacima može se podnijeti Direkciji najkasnije 180 dana prije isteka važenja dozvole.“

U stavu 2 poslije riječi „Agencija“ dodaju se riječi: „odnosno Ministarstvo“.

Član 25

U članu 53a poslije riječi „Direkciji“ dodaju se riječi: „preko organa iz člana 28 ovog zakona,“.

Član 26

U članu 55 poslije riječi: „člana 26 stav 1“ dodaju se riječi: „i člana 27 stav 1“.

Član 27

U članu 61 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) broj i forma tajnih podataka;“.

Poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„3) stepen rizika prijetnje tajnim podacima na određenoj lokaciji.“

Član 28

U članu 64 stav 1 tačka 1 riječi: „nasilnog upada“ zamjenjuju se riječima: „neovlašćenog, odnosno nasilnog ulaska“.

Poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

„3a) izrada plana zaštite tajnih podataka;“.

Član 29

U članu 68 stav 1 mijenja se i glasi:

„Tajni podaci se mogu dostavljati van prostorija organa i drugih subjekata uz primjenu propisanih zaštitnih mjera koje garantuju da pristup tajnim podacima mogu imati lica koja imaju dozvolu za pristup tajnim podacima, odnosno lica iz člana 26 stav 1 i člana 27 stav 1 ovog zakona.“

Član 30

Član 71 mijenja se i glasi:

„Organi i drugi subjekti dužni su da obezbjeđuju vršenje redovne unutrašnje kontrole nad sprovođenjem mjera zaštite tajnih podataka utvrđenih ovim zakonom.

Radi vršenja kontrole iz stava 1 ovog člana, organi i drugi subjekti dužni su da odrede lica za vršenje te kontrole.

Način vršenja i sadržaj unutrašnje kontrole iz stava 1 ovog člana propisuje Vlada.“

Član 31

Član 73 briše se.

Član 32

U članu 74 stav 1 tačka 2 briše se.

Član 33

U članu 75 stav 1 mijenja se i glasi:

„Vlada imenuje direktora Direkcije (u daljem tekstu: direktor), na predlog ministra nadležnog za poslove odbrane, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.”

U stavu 2 riječi: „visoku stručnu spremu” zamjenjuju se riječima: „VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja”.

Član 34

Član 75d mijenja se i glasi:

„Radni odnos u Direkciji može se zasnovati bez javnog oglašavanja.

Radna mjesta koja se popunjavaju bez javnog oglašavanja utvrđuju se aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službeničkih mjesta u Direkciji.

Odluku o zasnivanju radnog odnosa u Direkciji donosi direktor Direkcije.“

Član 35

Naziv poglavlja XI mijenja se i glasi: „XI. NADZOR“.

Član 36

U članu 80 stav 2 mijenja se i glasi:

„Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona u pogledu primjene mjera zaštite tajnih podataka, kao i nad primjenom međunarodnih ugovora koji se odnose na tajne podatke vrši Direkcija preko ovlašćenih inspektora, u skladu sa zakonom.“

Član 37

U članu 81 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) kontroliše primjenu mjera zaštite tajnih podataka propisanih zakonom i drugim propisima koji se odnose na zaštitu tajnih podataka;“.

U tački 2 poslije riječi „razmjenom“ dodaju se zarez i riječi: „primjenom mjera zaštite tajnih podataka“.

U stavu 2 riječ „bezbjednosti“ zamjenjuje se riječima: „primjene mjera zaštite tajnih podataka“.

U stavu 3 poslije riječi „sa“ dodaju se riječi: „primjenom mjera zaštite tajnih podataka,“.

Član 38

U članu 82 stav 1 tačka 4 mijenja se i glasi:

„4) ne obavijesti o ukidanju ili izvršenoj promjeni stepena tajnosti sve organe i druge subjekte koji koriste taj podatak (član 18 stav 4 i član 21 stav 5);“.

Tačka 6 mijenja se i glasi:

„6) ne promijeni ili ne ukine oznaku tajnosti kad se steknu uslovi iz čl.19b i 21 ovog zakona;“.

U tački 10 poslije riječi: „Agencije“ dodaje se zarez i riječi: „odnosno Ministarstva“.

Tačka 11 mijenja se i glasi:

„11) mu je dozvola za pristup tajnim podacima istekla, a nije u roku od osam dana od dana donošenja rješenja iz člana 52 stav 1 ovog zakona, odnosno od nastanka

činjenice koja je razlog za prestanak važenja dozvole u smislu člana 53 stav 1 ovog zakona, vratio Direkciji (član 53a);”.

Tačka 17 mijenja se i glasi:

„17) bez odlaganja ne obavijesti ovlašćeno lice koje je odredilo stepen tajnosti podatka o nestanku ili neovlašćenom otkrivanju tajnog podatka u organu i drugom subjektu gdje je nastao tajni podatak ili u organu i drugom subjektu kojem je dostavljen tajni podatak (član 69 st. 1 i 2);”.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu, organu državne uprave, organu lokalne samouprave i lokalne uprave novčanom kaznom u iznosu od 100 eura do 2.000 eura.”

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 100 eura do 2.000 eura.”

Član 39

Poslije člana 86 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 86a

Započeti postupci za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima pravnom licu okončaće se po Zakonu o tajnosti podataka („Službeni list CG“, br. 14/08, 76/09, 41/10, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14 i 48/15).

Član 40

Poslije člana 87a dodaju se dva nova člana koji glase:

„Član 87b

Podzakonski akti donijeti na osnovu Zakona o tajnosti podataka („Službeni list CG“, br. 14/08, 76/09, 41/10, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14 i 48/15) uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 87c

Zahtjeve za sprovođenje bezbjednosne provjere za rukovaoca tajnim podacima i drugog zaposlenog u Ministarstvu i Vojsci Crne Gore i lica angažovana po bilo kom osnovu u Ministarstvu i Vojsci Crne Gore do 1. januara 2020. godine, Direkcija podnosi Agenciji.

Postupke sprovođenja provjere iz stava 1 ovog člana započete prije 1. januara 2020. godine okončaće Agencija.“

Član 41

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.